

Continuous water monitoring at Station B (discharge from San Luis Drain), March 2015.

PARAMETER	Flow	Temperature	Specific Conductance	Total Suspended Solids	Boron	Selenium (total)	Selenium (total) Load
DATA							
SOURCE	SLDMWA ↕	SLDMWA	SLDMWA	SLDMWA/USBR	USBR	USBR	Calculated
UNITS	cfs	°C	µS/cm	mg/L	mg/L	µg/L	lbs
Mar-01-2015	15	11.6	6,652		12.0	23.3	1.9
Mar-02-2015	7	11.7	6,460	60	12.0	24.6	0.9
Mar-03-2015	6	11.5	6,298		12.0	26.0	0.8
Mar-04-2015	16	13.2	6,170		13.0	27.2	2.3
Mar-05-2015	29	13.9	6,023		12.0	24.5	3.8
Mar-06-2015	29	14.0	6,080		11.0	20.8	3.3
Mar-07-2015	26	15.4	6,825		15.0	28.4	4.0
Mar-08-2015	16	15.5	6,926		15.0	37.2	3.3
Mar-09-2015	7	17.2	6,736		14.0	39.1	1.6
Mar-10-2015	6	16.9	6,772		14.0	39.8	1.2
Mar-11-2015	6	17.7	6,795		13.0	38.0	1.1
Mar-12-2015	5	16.8	6,725		13.0	34.5	1.0
Mar-13-2015	6	18.7	6,688		14.0	30.8	0.9
Mar-14-2015	6	22.3	6,682		13.0	27.9	0.8
Mar-15-2015	5	21.0	6,646		12.0	25.1	0.7
Mar-16-2015	6	17.2	6,639		11.0	21.2	0.7
Mar-17-2015	8	18.5	6,495		11.0	18.3	0.7
Mar-18-2015	8	16.5	5,915		10.0	19.4	0.8
Mar-19-2015	8	18.6	5,418	35			0.0
Mar-20-2015	8	17.5	5,322		11.0	22.5	1.0
Mar-21-2015	12	17.5	5,447		12.0	17.8	1.1
Mar-22-2015	23	18.4	5,703		13.0	8.8	1.1
Mar-23-2015	28	16.8	7,099		17.0	20.3	3.0
Mar-24-2015	26	16.1	7,316		15.0	43.4	6.0
Mar-25-2015	20	17.2	7,335		14.0	40.7	4.4
Mar-26-2015	17	20.5	7,172		13.0	36.3	3.3
Mar-27-2015	14	21.7	7,132		13.0	35.9	2.7
Mar-28-2015	7	18.7	7,106		13.0	34.4	1.3
Mar-29-2015	5	19.1	7,112		13.0	32.7	1.0
Mar-30-2015	5	21.5	7,116		14.0	31.8	0.8
Mar-31-2015	4	16.9	7,135		13.0	31.4	0.6
Mean	12	17.1	6,580	48	12.9	28.7	1.8
						Total (lbs)	60
Load							
Limitation for March 2015 (lbs)							72